



SEE MORE JESUS • WANTTOSEEMORE.COM

Unsa ang Giingon sa Bibliya Bahin sa Kaalam? — Pagkinabuhi Niini • Mga Kasulatan sa KJV nga adunay mga Numero ni Strong

**PAGSABAK NIINI • ANG PAGLAKAW UBAN SA DIOS — MAGKAMANG, MAGLAKAW, MODAGAN,
MOHUMAN**

Kaalam — Sukaranan nga Doktrina sa Bibliya

PULONG SA PAGSUGOD

Ang kaalam usa ka lakaw sa dili pa mahimong korona. Ang bata dili maglakaw sa usa lang ka adlaw: una siya mangamang, ug maghilak alang sa dili niya maabot; unya siya tudloan sa paglakaw, lakang-lakang; unya siya maglakaw nga mag-inusara; unya siya motubo, ug modagan. Ug ang tawo nga maayong modagan modagan sa lumba, ug ang lumba adunay katapusan, ug sa katapusan usa ka ganti. Ang kaalam diha sa lakaw uban sa Dios sama niana. Ang pulong Hebreohanon mao ang chokmah (H2451, wisdom) — kahanas ug pagsabot alang sa dalan; ug ang kauban niini mao ang biynah (H998, understanding), kay ang duha kanunay nga magkuyog: pagbaton ug kaalam, pagbaton ug pagsabot. Ang pultahan paingon sa duha mao ang yirah (H3374, fear) — ang kahadlok sa GINOO, nga mao ang sinugdanan. Ang pulong Grego mao ang sophia (G4678, wisdom), ug ang Strong's nag-ingon nga kini modangat sa habog o sa ubos, kalibutanon o espirituhanon — busa ang tawo kinahanglang mokuha sa kaalam nga naggikan sa itaas. Kini nga pagtuon nagdala sa kaalam ubay sa tibuok panaw sa usa ka tawo: giunsa niya kini pagkakaplag sa panahon nga siya makahimo lamang sa pagkamang ug paghilak alang niini; giunsa niya kini pagtipig ug paglakaw diha niini sa higayon nga siya adunay niini; giunsa siya modagan uban niini ug ihalad kini ingon nga sundalo sa kasundalohan sa Dios; ug giunsa siya moagi sa linya sa katapusan, diin si Cristo mismo mao ang kaalam sa Dios, ug diin ang pulong sa atong Dios magpabilin hangtod sa kahangtoran. Susiha kini pag-ayo.

TULO KA PANGUTANA NGA GITUBAG NINI NGA PAGTUON:

1. Asa man makaplagan ang kaalam, ug giunsa pagsugod sa usa ka tawo pag-abot niini?

2. Unsa ang angay buhaton sa usa ka tawo sa kaalam sa higayon nga siya makabaton na niini, ug unsaon kini pagkinabuhi adlaw-adlaw?
3. Giunsa pagtapos ang lumba — kinsa ang kaalam sa Dios, ug unsang pulong ang molungtad sa kahangturan?

MGA YAWING PULONG SA GRIEGO

“kaalam” — G4678 sophia — kinaadman, taas o ubos, kalibutanon o espirituhanon

Si Cristo mao ang gahum sa Dios, ug ang kaalam sa Dios

“maalamon” — G4680 sophos — maalamon, hanas

Maglakaw nga mabinantayon, dili ingon nga mga buangbuang, kondili ingon nga mga makinaadmanon

“maalamon” — G5429 phronimos — mahunahunaon, mabinantayon, maalamon

busa magmaalamon kamo ingon sa mga bitin

“liberal” — G574 haplos — manggihatagon, madagayaon

Ang Dios naghatag sa tanang tawo sa madagayaon gayod

“Sawayon” — G3679 oneidizo — pagbadlong, pagpakaulaw, pagsaway

ug wala magbadlong

“nagatubos” — G1805 exagorazo — lukat, palita

nagpahimulos sa panahon, kay ang mga adlaw daotan

“panag-istoryahay” — G391 anastrophe — pakigsulti, panggawi

ipakita gikan sa maayong panggawi ang iyang mga buhat

“Bata” — G1025 brephos — bata, anak, masuso

gikan sa pagkabata nailhan mo ang balaan nga mga kasulatan

“maalamon” — G4679 sophizo — aron magmaalamon

able sa paghimo kanimo nga maalamon ngadto sa kaluwasan

“walay daotan” — G185 akeraios — walay ikasaway, dili sagol, yano

walay daotan sama sa mga salampati

(Ang akong personal nga mga hunahuna — timan-i kon giunsa pagtukod ang pulong. Ang Strong's nagsulti nga ang sophia (G4678, wisdom) makaabot ngadto sa taas o sa ubos, kalibutanon o espiritohanon — usa ka pulong, duha ka dalan. Gibulag kini ni James: adunay kaalam nga gikan sa itaas, ug adunay kaalam nga yutan-on. Ug ang Ginoo may ikatulo ka pulong alang niadtong iyang gipadala, ang phronimos (G5429, wise) — ang Strong's nagsulti nga mahunahunaon, magmatngon — ang mabinantayon nga kaalam sa mga karnero taliwala sa mga lobo. Kining pagtuon makatagbo sa tanan sa tulo.)

MGA YAWING PULONG SA HEBREOHANON

“kaalam” — H2451 chokmah — kaalam, kahanas, katakos

ang pagkahadlok kang Jehova mao ang sinugdanan sa kaalam

“pagsabot” — H998 biynah — pagsabot, kahibalo, kahulugan

uban sa tanan mong pagpanag-iya, pagpanag-iya ug pagsabot

“kahadlok” — H3374 yirah — kahadlok, pagtahod

ang pagkahadlok sa Ginoo, kana mao ang kaalam

“maalamon” — H2450 chakam — maalamon, batid

ang usa ka tawong maalamon kusgan

“sabta” — H995 biyn — maka-sabot, makaila-ila

sabta ang kahadlok sa GINOO

“sinugdanan” — H7225 reshiyth — ang sinugdanan, ang una, ang pangulo

ang pagkahadlok kang JEHOVA maoy sinugdanan sa kaalam

“sinugdanan” — **H8462 techillah** — usa ka sinugdanan, usa ka pagsugod
ang pagkahadlok kang Jehova mao ang sinugdanan sa kaalam

“pagsabot” — **H8394 tebuwnah** — paghangop, pangatarungan, kahanas
ang tawo nga nakabaton ug pagsabot

“makab-ot” — **H6329 puwq** — kuhaon, makuha, matigayon
makabaton sa kalooy sa GINOO

“kuha” — **H7069 qanah** — kuha, panag-iya, palit
kuhaa ang kaalam, kuhaa ang pagsabot

(Ang akong personal nga mga panghunahuna — ang chokmah (H2451, kaalam) naggikan sa chakam (H2450, maalamon); dili kini ang pagkahibalo sa daghang mga butang, kondili ang kahanas alang sa dalan. Ang biynah (H998, pagsabot) naggikan sa biyn (H995, pagsabot) — matod pa sa Strong's, ang pagbulag diha sa hunahuna, ang pag-ila — ang pagkakita sa taliwala sa mga butang. Ug ang yirah (H3374, kahadlok) nagtindog sa pultahan sa duha — ang kahadlok sa GINOO mao ang sinugdanan. Kon walay kahadlok sa Dios, walay makaplagan nga kaalam.)

I. PAGKAMERANG — UNSAON PAGKAPLAG NIINI

(Ang akong personal nga mga panghunahuna — ang tanang paglakaw magsugod sa ubos. Ang bata magkamang, ug motuy-od, ug mohilak alang sa wala niya makab-ot; ug walay usa nga natawo nga puno na sa kaalam. Kini kinahanglan una nga MASUOD; ug kining mga saksi nagpakita kon asa, ug giunsa. Si Job nagpangutana sa tibuok tan-awanan: asa masuod ang kaalam? Ug ang tubag dili layo: pangayo sa Dios, tuwaw sa pagpangita niini, pangitaa kini sama sa plata — ug magsugod sa kahadlok sa GINOO. Sugdi sa ubos, ug sugdi.)

A. Job 28:12 Asa man makaplagan ang kaalam? Asa man ang dapit sa panabot? **[H998 biynah ■] [H4672 matsa ■] [H2451 chokmah ■]**

ASA MAN MAKAPLAGAN ANG KAALAM? + ASA MAN ANG DAPIT SA PANABOT?

B. Santiago 1:5 Apan kung adunay usa kaninyo nga nanginahanglan ug kaalam, pangayo niini gikan sa Dios, ang usa nga mohatag nga madagayaon ug walay pagbadlong sa tanan nga mangayo, ug siya mohatag niini. **[G3679 oneidizo ■] [G574 haplos ■] [G154 aiteo ■] [G4678 sophia ■] [G3007 leipo ■]**
KON KINSA KANINYO KULANG SA KAALAM → MANGAYO SA DIOS + KINI IGAHATAG KANIYA.

(Ang akong personal nga mga panghunahuna — kini ang bug-os nga bahin sa bata: siya kulang, ug siya mangayo. Ang Strong's nag-ingon nga ang haplos (G574, dagaya) nagpasabot nga madagayaon; ug ang oneidizo (G3679, badlong) nagpasabot nga saway, biay-biay. Ang Dios naghatag sa TANANG tawo sa madagayaon nga paagi, ug wala magbadlong niadtong nangayo. Ang unang lakang sa kaalam dili ang pagmaalamon; kini ang pagpangayo.)

C. Panultihon 2:3 Kung mosangpit ka alang sa pagsabot ug ipatugbaw ang imong tingog alang niini **[H998 biynah ■] [H7121 qara ■]**

KUNG MOTUAW KA SA PAGPANGITA SA KAALAM + MAGAPATUGBAW KA SA IMONG TINGOG PARA SA PAGSABUT.

D. Panultihon 2:4 kung mangita ka niini sama sa imong pagpangita sa plata ug mangita sa panabot sama sa imong pagpangita sa tinagong mga bahandi **[H4301 matmown ■] [H1245 baqash ■]**
PANGITAA SIYA SAMA SA PLATA + PANGITAA SIYA SAMA SA TINAGONG MGA BAHANDI.

E. Panultihon 2:5 unya imong masabtan ang pagkahadlok kang Yahweh ug imong makaplagan ang kahibalo sa Dios. **[H1847 daath ■] [H4672 matsa ■] [H3374 yirah ■] [H995 biyn ■]**
UNYA MASABTAN MO ANG PAGKAHADLOK SA GINOO + MAKAPLAGAN ANG KAHIBALO SA DIOS.

(Ang akong kaugalingong mga hunahuna — matikdi ang paghilak: kini tingog sa usa ka masuso — mohilak ka, ipatugbaw mo ang imong tingog. Ug matikdi ang UNYA: mohilak, mangita, mangisip — UNYA makaplag ka. Ug ang makaplagan dili plata; kini ang kahibalo sa Dios mismo. Ang pagkalot imoha; ang bahandi mao SIYA.)

F. Panultihon 2:6 Kay ihatag ni Yahweh ang kaalam, gikan sa iyang baba mogawas ang kahibalo ug panabot. **[H2451 chokmah ■] [H5414 nathan ■]**
KAY IHATAG NI YAHWEH ANG KAALAM + GIKAN SA IYANG BABA MOGAWAS ANG KAHIBALO UG PANABOT.

(Ang akong personal nga mga hunahuna — ipahiluna si Solomon tupad kang James, ug makadungog ka usa ka tingog: ang GINOO ang naghatag ug kaalam — pangayo sa Dios, ug kini igahatag. Ang Daang Tugon ug ang Bag-ong Tugon

nagpahayag ug usa ka butang. Ug matikdi ASA kini gigikanan: gikan sa iyang BABA. Ang kaalam makaplagnan diin ang Dios nagsulti — diha sa iyang pulong.)

G. Panultihon 1:7 Ang kahadlok kang Yahweh maoy sinugdanan sa kahibalo, ginasalikway sa buangbuang ang kaalam ug pagpanton. [H1847 daath ■] [H7225 reshiyth ■] [H3374 yirah ■]

ANG KAHADLOK KANG YAHWEH MAOY SINUGDANAN SA KAHIBALO + GINASALIKWAY SA BUANGBUANG ANG KAALAM UG PAGPANTON.

H. Panultihon 9:10 Ang pagkahadlok kang Yahweh mao ang sinugdanan sa kaalam ug ang kahibalo sa Balaan mao ang pagsabot. [H998 biynah ■] [H2451 chokmah ■] [H8462 techillah ■] [H3374 yirah ■]

ANG KAHADLOK SA GINOO MAO ANG SINUGDANAN SA KAALAM + ANG KAHIBALO SA BALAN MAO ANG PAGSABOT.

(Ang akong personal nga mga hunahuna — duha ka kasulatan nga daw usa ra; timan-i ang duha ka pulong nga nahiluna ilalom sa usa ka pulong sa Iningles. Sa Proverbio 1:7 ang sinugdanan mao ang reshiyth (H7225) — matod pa sa Strong's, ang una, ang punoan. Sa Proverbio 9:10 ang sinugdanan mao ang techillah (H8462) — matod pa sa Strong's, ang usa ka pagsugod, ang pag-abli. Ang kahadlok sa GINOO mao ang duha: ang pultahan diin ang tawo mosulod, ug ang punoan nga dapit nga iyang gihuptan sa tibuok kadugayon human niini. Ang tawo dili gayod molabaw pa sa kahadlok sa GINOO.)

I. Job 28:28 Miingon siya ngadto sa mga tawo, "Tan-awa, ang kahadlok sa Ginoo—mao ang kaalam; ang pagpahilayo sa daotan mao ang panabot." [H998 biynah ■] [H5493 suwr ■] [H2451 chokmah ■] [H3374 yirah ■]

ANG KAHADLOK SA GINOO, KANA MAO ANG KAALAM + UG ANG PAGBIYA GIKAN SA DAUTAN MAO ANG PAGSABOT.

J. Panultihon 4:7 Ang kaalam mao ang mahinungdanong butang, busa batoni ang kaalam ug gastoha ang tanan kanimo aron makab-ot nimo ang panabot. [H998 biynah ■] [H7069 qanah ■] [H7225 reshiyth ■] [H2451 chokmah ■]

ANG KAALAM MAO ANG BUGTONG BUTANG → KUHAANG KAALAM + UBAN SA TANAN MONG PAGKUHA, KUHAANG PAGSABOT.

(Ang akong kaugalingong mga hunahuna — tan-awa ang tag: principal mao gihapon kanang reshiyth (H7225, sinugdanan) gikan sa Proverbs 1:7. Ang pagkahadlok sa GINOO mao ang reshiyth sa kahibalo, ug ang kaalam mao ang reshiyth sa tanan nga imong makuha. Unahon ang labing importante: kahadloki siya, ug kuhaang kini.)

K. Panultihon 8:17 Gihigugma ko kadtong nahigugma kanako, ug kadtong nagkugi sa pagpangita kanako, makakaplag kanako. [H4672 matsa ■] [H7836 shachar ■]

GIHIGUGMA KO KADTONG NAHIGUGMA KANAKO + UG KADTONG NAGKUGI SA PAGPANGITA KANAKO, MAKAKAPLAG KANAKO.

L. Mateo 7:7 Pangayo, ug kini ihatag kaninyo. Pangita, ug kamo makakaplag. Panuktok, ug kini pagaablihan kaninyo. [G2147 heurisko ■] [G2212 zeteo ■] [G154 aiteo ■]

PANGAYO, UG KINI IHATAG KANINYO + PANGITA, UG KAMO MAKAKAPLAG + PANUKTOK, UG KINI PAGAABLIHAN KANINYO.

(Ang akong personal nga mga hunahuna — karon nabatonan na sa bata ang iyang bug-os nga pagtulon-an. Ang Kaalam wala magtago gikan sa mga nangita kaniya; siya nahigugma niadtong nahigugma kaniya. Pangayo — kay ang Dios naghatag sa madagayaon. Pangita — sama sa imong pagpangita ug plata. Ug ang Ginoo mismo nagpamatuod niini: pangita, ug ikaw makakaplag. Karon nga ikaw nakakaplag na kaniya, tun-i ang paglakaw uban kaniya.)

II. PAGLAKAW — UNSAY BUHATON NIINI SA MAKABATON KA NA NIINI

(Ang akong personal nga mga hunahuna — ang bata anaa na sa iyang mga tiil; karon moabot na ang paglakaw. Ang kaalam nga nakaplagan kinahanglang TIPIGAN, ug ang kaalam nga gitipigan kinahanglang LAKWON — adlaw-adlaw, sa balay ug sa gawas, sa atubangan sa Dios ug sa atubangan niadtong anaa sa gawas. Timan-i ang mga pulong niini nga ang-ang: pagkuha, ayaw kalimti, ayaw biyai, tipigi, bayawa, lakaw, ipakita. Ang kaalam dili bahandi nga tipigan sa kahon; siya usa ka kauban alang sa panaw.)

A. Panultihon 3:13 Ang usa nga makakaplag ug kaalam malipayon, makaangkon usab siya ug pagsabot. [H8394 tebuwnah ■] [H6329 puwq ■] [H2451 chokmah ■] [H4672 matsa ■] [H835 esher ■]

ANG USA NGA MAKAKAPLAG UG KAALAM MALIPAYON + MAKAAANGKON USAB SIYA UG PAGSABOT.

(Ang akong kaugalingong mga hunahuna — ang pagsabot dinhi mao ang tebuwnah (H8394, understanding) — matod pa sa Strong's, salabotan, katarungan, kahanas — gikan sa mao gihapong gamot nga biyn (H995, to understand). Ug ang

"gets" mao ang puwq (H6329) — matod pa sa Strong's, mao ang paghaw-as, pagbaton. Ang kaalam dili makaplagaan sa makausa alang sa tanan; siya ginahaw-as adlaw-adlaw. Hupti kanang pulonga; kini mobalik pag-usab sa kataposan sa lumba.)

B. Panultihon 4:5 Batoni ang kaalam ug pagpanabot; ayaw kalimti ug ayaw isalikway ang mga pulong sa akong baba; [H7069 qanah 🟩]

PANGITAA ANG KAALAM, PANGITAA ANG PAGSABUT + AYAW KINI KALIMTI.

C. Panultihon 4:6 ayaw biyai ang kaalam ug magbantay siya kanimo; higugmaa siya ug panalipdan ka niya. [H5341 natsar 🟩] [H8104 shamar 🟩] [H5800 azab 🟩]

AYAW BIYAI ANG KAALAM UG MAGBANTAY SIYA KANIMO + HIGUGMAA SIYA UG PANALIPDAN KA NIYA.

D. Panultihon 4:8 Pangandoya ang kaalam ug bayawon ka niya; pasidunggan ka niya kung gakson mo siya. [H2263 chabaq 🟩] [H5549 calal 🟩]

IPATAAS SIYA, UG PABAYAWON KA NIYA + PADAYGON KA NIYA SA KATUNG DANAN.

(Ang akong personal nga mga hunahuna — timan-i ang pagbaylo niining tulo: dili mo siya biyaan — siya magabantay kanimo. Higugmaa siya — siya magabantay kanimo. Ituboy siya — siya magapasidungog kanimo. Ang buhaton sa usa ka tawo SA kaalam, mao ang buhaton sa kaalam ngadto sa tawo. Bantayi siya, ug ikaw pagabantayan.)

E. Panultihon 3:21 Akong anak, padayon sa hustong paghukom ug pagpanabot, ug ayaw ibulag ang imong panan-aw kanila. [H4209 mezzimma 🟩] [H8454 tuwshiyah 🟩] [H5341 natsar 🟩]

DILI MO PABAYAAN NGA MABULAG SA IMONG MGA MATA + BANTAYI ANG MAAYONG KAALAM UG PAGPAHIBALO.

F. Panultihon 3:22 Mahimo sila nga kinabuhi sa imong kalag ug dayandayan nga pabor aron isul-ob sa imong liog. [H2416 chay 🟩]

ARON KINI SILA MAHIMONG KINABUHI SA IMONG KALAG + GRASYA SA IMONG LIOG.

G. Mga Salmo 90:12 Busa tudloi kami nga matngonan ang among kinabuhi aron nga magkinabuhi kami nga maalamon. [H2451 chokmah 🟩] [H4487 manah 🟩]

TUDLOI KAMI SA PAG-IHAP SA AMONG MGA ADLAW → AARON MAKAPAHIMUTANG KAMI SA AMONG KASINGKASING SA KAALAM.

(Ang akong personal nga mga hunahuna — Nag-ampo si Moises sa pag-ampo sa paglakaw: tudloi kami sa pag-IHAP sa among mga adlaw. Ang paglakaw sa kaalam maoy adlaw-adlaw nga paglakaw; ang tawo nga nag-ihap sa iyang mga adlaw naggasto niini sa maayo. Ipahamutang ang imong kasingkasing KARONG ADLAWA.)

H. Deuteronomio 4:6 Busa tipigi ug buhata kini; kay mao kini ang inyong kaalam ug inyong pagpanabot diha sa panan-aw sa mga tawo nga makadungog niining mga balaod ug moingon, 'Sigurado gayod nga kining dakong nasod maalamon ug masinabtonon nga mga katawhan.' [H2450 chakam 🟩] [H998 biynah 🟩] [H2451 chokmah 🟩] [H8104 shamar 🟩]

TUKORON KARON UG BUHATON KINI = KINI MAO ANG INYONG KAALAM UG ANG INYONG PANABUT SA ATUBANGAN SA MGA NASUD.

I. Colosas 4:5 Paglakaw diha sa kaalam niadtong anaa sa gawas, ug tubosa ang panahon.

[G1805 exagorazo 🟩] [G4678 sophia 🟩] [G4043 peripateo 🟩]

PAGLAKAW DIHA SA KAALAM NIADTONG ANAA SA GAWAS + UG TUBOSA ANG PANAHOON.

J. Taga Efeso 5:15 Busa ampingi ninyo ang inyong kinabuhi, nga dili sama sa mga dili maalamon kondili sama sa mga maalamon. [G4680 sophos 🟩] [G199 akribos 🟩] [G4043 peripateo 🟩]

LAKAW NGA MATUKORON + DILI SAMA SA MGA BUANG, KONDILI SAMA SA MANGGIALAMON.

K. Taga Efeso 5:16 Pahimusli ang panahon kay ang mga adlaw dautan. [G2540 kairos 🟩] [G1805 exagorazo 🟩]

PAGPAHIMULOS SA PANAHOON + TUNGOD KAY ANG MGA ADLAW MGA DAOTAN.

(Ang akong personal nga mga panghunahuna — ipahiluna ang Moises tapad sa Pablo, ug ang lakaw usa ra. Ang Israel MITUMAN sa mga kabalaoran, ug ang mga nasod nakakita sa ilang kaalam; kita MOLAKAW sa kaalam ngadto sa mga taga-gawas. Ug sa duha ka higayon si Pablo miingon, ginalukat ang panahon — tan-awa ang tag, G1805: ang Strong's nag-ingon nga mopalit. Ang maalamon nga magpapanaw manglukat sa iyang mga adlaw, tungod kay ang mga adlaw daotan. Ang kaalam nga gilakwan mao ang kaalam nga NAKITA — ug ang mga taga-gawas nagatan-aw.)

L. Santiago 3:13 Kinsa man kaninyo ang maalamon ug masinabtanon? Pasagdi kanang tawhana nga magpakita sa usa ka maayong kinabuhi pinaagi sa iyang mga buhat sa pagkamainubsanon nga gikan sa kaalam. **[G4240 prautes ■] [G391 anastrophe ■] [G1990 epistemon ■] [G4680 sophos ■]**

PASULTIHA SIYA SA IYANG MAAYONG PAGGAWI SA IYANG MGA BUHAT + UBAN SA KAALAM NGA MAAYO UG MALUMO.

(Ang akong personal nga mga panghunahuna — ania ang pamatuod sa yugto sa paglakaw: kinsa ba ang maalamon diha kaninyo? Pasagdi siya nga IPAKITA kini — dili pinaagi sa baba, kondili gikan sa maayong paagi sa pagkinabuhi, ug ang Strong's nag-ingon nga ang anastrophe (G391, conversation) nagpasabot sa paggawi, ang batasan sa pagkinabuhi. Ug ang pagpakita niini nahiuban sa KAABI-ABIHON. Ang kaalam nga manghambog dili gikan sa kahitas-an. Karon napamatud-an na ang paglakaw; pangandam na sa pagdagan.)

III. PAGDAGAN SA LUMBA — ITUGYAN KINI SAMA SA SUNDALO SA HUNAHUNA SA DIOS

(Ang akong personal nga mga panghunahuna — karon ang lakaw mahimong lumba, ug ang lumba mahimong gubat. Ug matikdi ang hinagiban niining gubat: dili kini tawhanong kusog. Ang kaalam labaw pa sa kusog; ang usa ka tawo nga maalamon molumpag sa kusog sa usa ka siyudad; ang mga hinagiban sa atong pagpanggubat dili kalibutanon. Ang sundalo sa Dios mihalad sa iyang kaalam sa paagi nga ang dalagan mihalad sa iyang kusog — usa ka baba nga gihatag sa Ginoo, usa ka espada nga mao ang pulong sa Dios, ug ang walay daot nga paagi sa mga karnero nga gipadala taliwala sa mga lobo.)

A. Ecclesiastes 9:14 Adunay gamay nga siyudad nga aduna na lamang pipila ka tawo niini, ug ang bantogang hari miabot batok niini ug gilibotan kini ug nagtukod ug dako nga baluarte batok niini.

[H4685 matsowd ■]

USA KA GAMAY NGA SIYUDAD NGA ADUNA NA LAMANG PIPILA KA TAWO NIINI + MIABOT BATOK NIINI ANG BANTOGANG HARI, UG GILIBOTAN KINI.

B. Ecclesiastes 9:15 Karon sa maong siyudad adunay nakaplagan nga kabos, tawo nga maalamon, pinaagi sa iyang kaalam naluwas ang siyudad. Apan sa wala madugay, walay nakahinumdom nianang kabos nga tawo. **[H4422 malat ■] [H2451 chokmah ■] [H2450 chakam ■] [H4542 micken ■]**

[H4672 matsa ■]

ADUNAY UBOS NGA TAWO NGA MANGGIALAMON NGA PINAAGI SA IYANG KAALAM NAKALUWAS SA LUNGSOD + APAN WALA GAYUD MAHINUMDOM SA MAO NGA UBOS NGA TAWO.

C. Ecclesiastes 9:16 Busa napamatud-an nako, “Ang kaalam mas maayo kaysa kusog, apan ang kaalam sa kabos nga tawo gibiyabiay, ug ang iyang mga pulong wala gidungog.” **[H1369 gebuwrah ■]**

[H2451 chokmah ■]

ANG KAALAM MAAYO PA KAY SA KUSOG + GIBIYABIAY ANG KAALAM SA TAWONG POBRE.

(Ang akong personal nga mga hunahuna — ibutang kining kabus nga tawong maalamon sa imong panan-aw sa tibuok dagan sa lumba. Ang bantogang hari miabot uban sa mga gambalay sa pagsulong; ang kabus nga tawo miabot uban sa kaalam; ug ang siyudad nagpabilin. Ang kaalam labaw pa sa kusog — bisan pa ug tamayon kini sa mga tawo, ug dili sila mahinumdom sa maong tawo. Ayaw pagdagan alang sa handumanan sa mga tawo; igo na ang siyudad nga naluwas, ug ang Dios wala malimot.)

D. Panultihon 24:5 Kusgan ang manggugubat sa kaalam, ug ang tawo sa kahibalo makadugang sa iyang kusog; **[H3581 koach ■] [H1847 daath ■] [H5797 oz ■] [H2450 chakam ■]**

KUSGAN ANG MANGGUGUBAT SA KAALAM + UG ANG TAWO SA KAHIBALO MAKADUGANG SA IYANG KUSOG.

E. Panultihon 21:22 Ang tawong maalamon makakatkat sa siyudad sa mga bantogan, ug mapokan niya ang mga salipdanan nga diin ilang gisaligan. **[H5797 oz ■] [H1368 gibbor ■] [H5927 alah ■]**

[H2450 chakam ■]

ANG TAWONG MAALAMON MAKAKATKAT SA SIYUDAD SA MGA BANTOGAN + UG MAPOKAN NIYA ANG MGA SALIPDANAN NGA DIIN ILANG GISALIGAN.

F. 2 Corinto 10:4 Kay ang mga hinagiban sa among pagpakiggubat dili unodnon. Hinuon, aduna silay langitnon nga gahom aron sa paglumpag sa mga kota. Dalahon nila sa walay kapuslanan ang mga makapahisalaag nga pakiglalis. **[G3794 ochuroma ■] [G4752 strateia ■]**

KAY ANG MGA HINAGIBAN SA AMONG PAGPAKIGGUBAT DILI UNODNON. HINUON + ADUNA SILAY LANGITNON NGA GAHOM ARON SA PAGLUMPAG SA MGA KOTA. DALAHON NILA SA WALAY KAPUSLANAN ANG MGA MAKAPAHISALAAG NGA

PAKIGLALIS.

(Ang akong kaugalingong mga hunahuna — ibutang si Solomon tupad ni Pablo. Ang tawong maalamon mokatkat sa siyudad sa mga gamhanan ug molumpag sa kusog niini; ang sundalo ni Cristo molumpag sa mga kuta — ug ang iyang mga hinagiban dili kalibutanon, kondili gamhanan PINAAGI SA DIOS. Ang gubat sa kaalam dili madaug pinaagi sa kusog sa tawo. Kini madaug pinaagi sa pulong.)

G. Taga Efeso 6:17 Ug gamita ang helmet sa kaluwasan ug ang espada sa Espiritu nga mao ang pulong sa Dios **[G4487 rhema ■] [G3162 machaira ■]**

DAWATA ANG KALO SA KALUWASAN + ANG ESPADA SA ESPIRITU, NGA MAO ANG PULONG SA DIOS.

H. Lucas 21:15 kay ako maghatag kaninyo ug mga pulong ug kaalam, nga ang tanan ninyong kaaway dili mamahimong mosukol o mosumpaki. **[G436 anthistemi ■] [G471 antepo ■] [G4678 sophia ■] [G4750 stoma ■] [G1325 didomi ■]**

KAY AKO MAGHATAG KANINYO UG MGA PULONG UG KAALAM + NGA ANG TANAN NINYONG KAAWAY DILI MAMAHIMONG MOSUKOL O MOSUMPAKI.

(Ang akong kaugalingong mga hunahuna — ang sundalo ang nagatanyag, ug ang Kapitan ang nagahatag. Sa takna sa pagsulay ang kaalam dili imong kaugalingong tinipigan nga kaalam; AKO MOHATAG KANIMO, nag-ingon ang Ginoo — usa ka baba ug kaalam nga walay kaaway nga makasupak. Ang Usa nga naghatag sa sinugdan — pangayo sa Dios — mohatag sa panag-away. Itanyag ang imong baba, ug pun-on niya kini.)

I. 2 Timoteo 3:15 Nakahibalo ka nga gikan pa sa imong pagkabata nahibaw-an na nimo ang balaan nga mga kasulatan nga naghimo kanimong maalamon sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo diha kang Cristo Jesus. **[G4991 soteria ■] [G4679 sophizo ■] [G1121 gramma ■] [G1025 brephos ■]**

SUKAD SA PAGKABATA NAILA MO NA ANG BALAAAN NGA KASULATAN → MAKAHIMO SA PAGPAHIMANTUNGOD KANIMO NGA MANGGIALAMON ALANG SA KALUWASAN.

(Ang akong personal nga mga hunahuna — tan-awa ang tibuok paglakaw sa usa ka dapit: gikan sa usa ka BATA — brephos (G1025, child), matod sa Strong's usa ka gamay nga masuso — hangtod sa KALUWASAN. Ug ang dalan taliwala niini mao ang balaan nga kasulatan, nga makahimo kanimong maalamon — sophizo (G4679, to make wise). Ang espada niini nga karera mao ang mao gihapong libro nga imong nailhan sukad sa pagkabata. Ayaw gayod kini ibutang layo kanimong.)

J. Mateo 10:16 Tan-awa, ipadala ko kamo sama sa karnero taliwala sa mga lobo, busa pagmaalamon sama sa mga bitin ug dili makapasakit sama sa mga salampati. **[G185 akeraios ■]**

[G5429 phronimos ■]

IPADALA SAMA SA KARNERO TALIWALA SA MGA LOBO + MAALAMON SAMA SA MGA BITIN, UG DILI MAKAPASAKIT SAMA SA MGA SALAMPATI.

(Ang akong kaugalingong mga hunahuna — matikdi ang pulong nga gipili sa Ginoo. Dili sophos (G4680, maalamon) dinhi, kondili phronimos (G5429, maalamon) — matod pa sa Strong's mahunahunaon, mabinantayon. Taliwala sa mga lobo ang sundalo nagkinahanglan sa mabinantayong kaalam sa dalan; ug uban niini ang akeraios (G185, walay daot), nga matod pa sa Strong's nagpasabot og dili sinaktan. Mabinantayon sama sa halas, dili sinaktan sama sa salampati: mao kini kon giunsa pagdagan sa gipadala.)

K. Santiago 3:15 Dili kini usa ka kaalam nga niabot paubos gikan sa ibabaw, apan hinuon kalibutanon, dili espirituhanon, demonyo. **[G5591 psuchikos ■] [G1919 epigeios ■]**

DILI KINI USA KA KAALAM NGA NIABOT PAUBOS GIKAN SA IBABAW + APAN HINUON KALIBOTANON, DILI ESPIRITUHANON, DEMONYO.

L. Santiago 3:17 Apan ang kaalam nga gikan sa ibabaw mao ang una nga putli, unya mahigugmaon sa kalinaw, matinabangon, mainiton nga kasingkasing, puno sa kalooy ug maayong bunga, walay gidapigan nga pipila ka mga tawo, ug matinud-anon. **[G1516 eirenikos ■] [G53 hagnos ■] [G509 anochen ■] [G4678 sophia ■]**

APAN ANG KAALAM NGA GIKAN SA IBABAW MAO ANG UNA NGA PUTLI, UNYA MAHIGUGMAON SA KALINAW + PUNO SA KALOY UG MAAYONG BUNGA.

(Ang akong personal nga mga panghunahuna — duha ka kaalam ang magkatagbo niining hawan, ug ang sundalo kinahanglang makaila sa usa gikan sa lain. Adunay kaalam nga gikan sa ubos — yutan-on, mala-unod, yawan-on; ug adunay kaalam nga gikan sa itaas — una sa tanan MAHINLO, unya makigdaiton. Timan-i ang han-ay: mahinlo una. Ang

kalinaw nga namaligya sa kahinlo dili gikan sa itaas. Panagbangi uban sa hinlo nga kaalam, ug ang lumba madagan pag-ayo hangtod sa kataposang lakang.)

IV. ANG TAPUSANANG LINYA — ANG KAALAM, UG ANG PULONG, NAGAPABILIN SA WALANG KATAPUSAN

(Ang akong kaugalingong mga hunahuna — ang matag lumba adunay katapusan, ug kining katapusan dili usa ka bungbong; kini usa ka Persona. Sa tibuok nga pagtuon, atong gipangita ang kaalam isip usa ka butang nga makuha; sa linya siya mibarog ug adunay ngalan: Kristo, ang gahum sa Dios, ug ang kaalam sa Dios. Ang mga bahandi nga imong gikalot natago diha KANIYA. Ug ang kaalam mas tigulang pa kay sa lumba — gikan sa walay katapusan, sa wala pa ang yuta. Ang usa nga nagadagan sunod sa kaalam nagadagan sunod niadtong dili gayud mahanaw.)

A. 1 Corinto 1:24 Apan alang niadtong tinawag sa Dios, mga Judio ug Griyego, gisangyaw namo si Cristo ingon nga gahom ug kaalam sa Dios. **[G4678 sophia ■] [G1411 dunamis ■]**

SI CRISTO = ANG GAHUM SA DIOS, UG ANG KAALAM SA DIOS.

B. 1 Corinto 1:30 Tungod sa gibuhay sa Dios, anaa na kamo karon kang Cristo Jesus, nga nahimo natong kaalam gikan sa Dios. Nahimo siyang atong pagkamatarong, pagkabalaan ug pagkatinubos.

[G629 apolutrosis ■] [G38 hagioasmos ■] [G4678 sophia ■]

CRISTO JESUS = GIHIMO NGA ALANG KANATO ALANG SA KAALAM + PAGKAMATARONG + PAGKABALAAN + PAGTUBOS.

(Ang akong personal nga mga panghunahuna — dinhi matapos na ang tibuok pagpangita. Ang kaalam, sa katapusan, dili diay usa ka butang; kini usa ka Persona, ug siya gi-himo alang KANATO. Nangaliya ka sa Dios og kaalam; gi-hatag sa Dios ang iyang Anak. Ang tawo nga nagbaton kang Cristo may kaalam, ug pagkamatarung, ug pagkabalaan, ug katubsan uban kaniya.)

C. Colosas 2:3 Nga kaniya ang tanang mga bahandi sa kaalam ug kahibalo natago. **[G1108 gnosis ■] [G4678 sophia ■] [G2344 thesauros ■] [G614 apokruphos ■]**

NGA KANIYA ANG TANANG MGA BAHANDI SA KAALAM UG KAHIBALO NATAGO.

(Ang akong personal nga mga panghunahuna — hinumdumi ang mga adlaw sa pagkamang: pangitaa siya sama sa nagtago nga mga bahandi. Karon tan-awa kung asa gitago ang mga bahandi sa tibuok panahon — DIHA KANIYA. Dili pipila ka mga bahandi; TANAN. Ang tawo nga mikalot paingon kang Kristo, maayo ang iyang gikalot.)

D. 1 Corinto 2:7 Hinuon, magsulti kami sa kaalam sa Dios diha sa tinagong kamatuoran, ang tinagong kaalam nga gitagana sa Dios sa wala pa ang panahon alang sa atong himaya. **[G4309 proorizo ■] [G613 apokrupto ■] [G3466 musterion ■] [G4678 sophia ■]**

ANG KAALAM SA DIOS DIHA SA USA KA MISTERYO + NGA GITAGAMTAM SA DIOS SA WALA PA ANG KALIBOTAN PARA SA ATONG HIMAYA.

E. Panultihon 8:22 Gibuhay ako ni Yahweh sukad pa sa sinugdanan—ang nahiuna sa iyang mga binuhay sa karaang kapanahonan. **[H7225 reshiyth ■] [H7069 qanah ■]**

GIPANAG-IYA AKO SA GINOO SA SINUGDANAN SA IYANG DALAN + SA WALA PA ANG IYANG MGA BUHAY SA KANHI.

F. Panultihon 8:23 Gikan sa dugay na nga mga katuigan gipahimutang na ako—gikan sa una, gikan sa sinugdanan sa kalibotan. **[H5769 owlam ■]**

NAHIMUTANG AKO SUKAD PA SA WALAY KATAPUSAN + O SA WALA PA ANG YUTA.

(Ang akong personal nga mga panghunahuna — matikdi ang mga tag, ug tan-awa ang usa ka hilo nga naglapos sa tibuok basahon. Ang get mao ang qanah (H7069, to get) — kuhaa ang kaalam; ug ang possessed dinhi mao ang mao rang qanah: ang GINOO NAKAPANAG-IYA sa kaalam diha sa reshiyth (H7225, beginning) sa iyang dalan. Ang gisugo sa Dios nga imong kuhaon, iya na man niini gikan sa walay kinutuban. Ug si Pablo miingon nga ang tinagoan nga kaalam gitagana NA UNA SA KALIBOTAN alang sa atong himaya — ang tumoy sa dalan gikataran na sa wala pa mahimo ang yuta.)

G. Panultihon 8:35 Kay si bisan kinsa nga nakakaplag kanako, makakaplag sa kinabuhi, ug iyang nakaplagan ang pabor ni Yahweh. **[H7522 ratsown ■] [H6329 puwq ■] [H2416 chay ■]**

[H4672 matsa ■]

KAY SI BISAN KINSA NGA NAKAKAPLAG KANAKO + UG IYANG NAKAPLAGAN ANG PABOR NI YAHWEH.

H. Daniel 12:3 Kadtong mga maalamon mosidlak sama sa kahayag sa kalangitan, ug kadtong nakakabig ug daghan ngadto sa pagkamatarong, mahisama sa mga bituon hangtod sa kahangtoran.

[H2096 zohar ■] [H2094 zahar ■] [H7919 sakal ■]

KADTONG MGA MAALAMON MOSIDLAK SAMA SA KAHAYAG SA KALANGITAN + MAHISAMA SA MGA BITUON HANGTOD SA KAHANGTORAN.

I. Panultihon 3:35 Mapanunod sa mga maalamong tawo ang kadunggan, apan ang buangbuang pagabayawon diha sa kaulawan. [H3519 kabowd ■] [H5157 nachal ■] [H2450 chakam ■]

MAPANUNOD SA MGA MAALAMONG TAWO ANG KADUNGGANAN.

(Ang akong personal nga mga hunahuna — ang korona sa magdadagan dinhi kahayag ug himaya: ang maalamon MOSIDLAK, hangtod sa kahangtoran; ang maalamon MAKAPANUNOD ug himaya. Ug kini dili alang sa kaugalingong ngalan sa magdadagan — kadtong nagpabalik sa DAGHAN ngadto sa pagkamatarong. Ang kabos nga maalamon nga tawo nga walay nahinumdom kaniya — ang Diyos nahinumdom kaniya, ug gibutang siya isip usa ka bituon.)

J. Mga Salmo 111:10 Ang pagtahod kang Yahweh ang sinugdanan sa kaalam; kadtong nagatuman sa iyang gipanudlo adunay maayong panabot. Ang iyang pagdayeg molungtad sa kahangtoran.

[H5975 amad ■] [H2451 chokmah ■] [H7225 reshiyth ■] [H3374 yirah ■]

ANG PAGTAHOD KANG YAHWEH ANG SINUGDANAN SA KAALAM + ANG IYANG PAGDAYEG MOLUNGTAD SA KAHANGTORAN.

(Ang akong personal nga mga hunahuna — ang salmo modala kanimo gikan sa unang pagkamang hangtod sa katapusang linya sa usa ka dapit: ang kahadlok sa GINOO, ang sinugdanan — ug ang pagdayeg nga MOLUNGTAD SA WALAY KATAPUSAN. Diin nagsugod ang lumba, didto ang awit walay pagkatapos.)

K. Isaias 40:8 Malawos ang sagbot, ug mangalarag ang bulak, apan magpabilin hangtod sa kahangtoran ang pulong sa atong Dios.” [H1697 dabar ■]

MALAWOS ANG SAGBOT, UG MANGALARAG ANG BULAK + APAN MAGPABILIN HANGTOD SA KAHANGTORAN ANG PULONG SA ATONG DIOS.

L. Mateo 24:35 Ang langit ug ang yuta mangahanaw, apan dili gayod mahanaw ang akong mga pulong.

[G3056 logos ■]

ANG LANGIT UG ANG YUTA MANGAHANAW + APAN DILI GAYOD MAHANAW ANG AKONG MGA PULONG.

(Ang akong personal nga mga panghunahuna — ang mga kasulatan naghimo kanimo nga maalamon alang sa kaluwasan; ug ang mga kasulatan magpabilin sa dihang matapos na ang lumba, ug sa dihang mahanaw na ang langit ug ang yuta. Ang kaalam gikan pa sa walay katapusan, ug ang pulong magapabilin hangtod sa kahangtoran: ang tawo nga nagadagan alang niini nagadagan alang sa butang nga molungtad. Walay bisan usa niining dalana nga mawala sa linya sa katapusan.)

BABA SA DUHA

Panultihon 2:6 Kay ihatag ni Yahweh ang kaalam, gikan sa iyang baba mogawas ang kahibalo ug panabot. [H2451 chokmah ■] [H5414 nathan ■]

KAY IHATAG NI YAHWEH ANG KAALAM + GIKAN SA IYANG BABA MOGAWAS ANG KAHIBALO UG PANABOT.

Daniel 2:21 Giusab-usab niya ang mga panahon ug mga katuigan; gipanaog niya ug gipalingkod ang mga hari sa ilang mga trono. Nagahatag siya ug kaalam niadtong maalamon ug kahibalo niadtong adunay panabot. [H2452 chokmah ■]

SIYA MAGAHATAG SA KAALAM SA MANGA MAALAM + KAHIBALO NGADTO KANILA NGA ANAA ANG PAGESABUT.

Santiago 1:5 Apan kung adunay usa kaninyo nga nanginahanglan ug kaalam, pangayo niini gikan sa Dios, ang usa nga mohatag nga madagayaon ug walay pagbadlong sa tanan nga mangayo, ug siya mohatag niini. [G154 aiteo ■] [G4678 sophia ■]

PANGAYO SA DIOS + KINI IGAHATAG KANIYA.

2 Corinto 13:1 Mao na kini ang ikatulo nga higayon nga moanha ako kaninyo. “Ang matag pasangil kinahanglan nga matuman pinaagi sa pagpamatuod sa duha o sa tulo ka mga saksi.” [G3144 martus ■]

ANG MATAG PASANGIL KINAHANGLAN NGA MATUMAN PINAAGI SA PAGPAMATUOD SA DUHA O SA TULO KA MGA SAKSI.

(Ang akong personal nga mga hunahuna — tulo ka mga saksi, ug usa ka pagpamatuod: ang kaalam GIHATAG sa Dios. Si Solomon miingon, ang GINOO nagahatag sa kaalam. Si Daniel miingon, siya nagahatag ug kaalam ngadto sa maalamon.)

Si Santiago miingon, mangayo sa Dios, ug kini igahatag. Dili gipalit pinaagi sa kwarta, dili natun-an gikan sa mga tawo — GIHATAG. Sa baba sa duha o tulo ka mga saksi mapamatud-an ang butang: adto sa Maghahatag.)

ANG ANINO UG ANG KATUMANAN

Shadow 1 Hari 3:12 Tan-awa, karon buhaton ko ang tanan nimong pangayoon kanako sa dihang mangayo ka kanako. Pagahatagan ko ikaw ug kaalam ug usa ka masinabtanong kasingkasing, aron walay mahisama kanimo sa wala pa ikaw, ug walay mahisama kanimo nga moabot human kanimo.

[H995 biyn ■] [H2450 chakam ■]

GIHATAG KO KANIMO ANG MAALAMON UG MASINABTANON NGA KASINGKASING + WALAY SAMA KANIMO.

Shadow 1 Hari 10:24 Ang tibuok kalibotan nagpangita sa presensya ni Solomon aron pagpamati sa iyang kaalam, nga gibutang sa Dios sa iyang kasingkasing. [H2451 chokmah ■] [H1245 baqash ■]

ANG TIBUOK YUTA NANGITA KANG SOLOMON + SA PAGPATALINGHAN SA IYANG KAALAM, NGA GIBUTANG SA DIOS SA IYANG KASINGKASING.

Fulfillment Mateo 12:42 Ang Rayna sa Habagatan motindog sa paghukom uban sa mga kalalakin-an niining kaliwatan ug pagasilotan kini. Siya miabot gikan sa kinatumyan sa kalibotan sa pagpamati sa kaalam ni Solomon, ug tan-awa, usa nga mas labaw pa kay kang Solomon ania. [G4119 pleion ■]

[G4678 sophia ■]

SIYA MIANHI GIKAN SA KINALAYOAN NGA MGA BAHIN SA YUTA SA PAGPATALINGHUG SA KAALAM NI SOLOMON — ANG LABAW NGA SA SOLOMON ANIA DINHI.

Fulfillment Lucas 2:52 Apan si Jesus nagpadayon nga nagtubo sa kaalam ug gidak-on, ug nadugangan ang kaluoy diha sa Dios ug sa katawhan. [G4678 sophia ■] [G4298 prokopto ■]

APAN SI JESUS NAGPADAYON NGA NAGTUBO SA KAALAM UG GIDAK-ON + UG NADUGANGAN ANG KALUOY DIHA SA DIOS UG SA KATAWHAN.

(Ang akong kaugalingong mga hunahuna — Nangayo si Solomon, ug ang kaalam GIHATAG kaniya, ug ang tibuok yuta miduol aron makadungog. Anaa ang landong. Ang kamatuoran mas dako pa: usa ka bata nga mitubo diha sa kaalam — siya mismo ang milakaw sa tibuok dalan, gikan sa pagkabata hangtod sa krus — ug bahin kaniya gisulti nga, ang usa nga MAS DAKO pa kay kang Solomon ania dinhi. Ang kaalam ni Solomon nakadani sa rayna gikan sa kinalayoan nga mga dapit sa yuta; si Cristo MAO ang kaalam sa Dios, ug diha kaniya nakatago ang TANANG bahandi. Duol pa kay sa iyang giduolan, ug pangita og labaw pa kay sa iyang nakaplagan.)

PAGSIRA

Panultihon 4:18 Apan ang agianan sa tawo nga nagbuhat ug matarong sama sa unang kahayag nga modan-ag; nagkaanam kini ug kahayag hangtod nga mihayag na gayod. [H216 ovr ■] [H734 orach ■]

APAN ANG AGIANAN SA TAWO NGA NAGBUHAT UG MATARONG SAMA SA UNANG KAHAYAG NGA MODAN-AG + NAGKAANAM KINI UG KAHAYAG HANGTOD NGA MIHAYAG NA GAYOD.

Colosas 1:9 Tungod niini nga gugma, gikan sa adlaw nga nadungog namo kini wala kami mihunong sa pag-ampo alang kaninyo. Naghangyo kami nga pun-on kamo uban sa kahibalo sa iyang kabubut-on sa tibuok kaalam ug espirituhanong pagsabot. [G4907 sunesis ■] [G4678 sophia ■] [G4137 pleroo ■]

ARON KAMO MAPUNO SA KAHIBALO SA IYANG KABUBUT-ON + SA TANANG KAALAM UG PANABUT NGA ESPIRITUHANON.

(Ang akong personal nga mga panghunahuna — karon tapokon ang tibuok dalan pauli. Una ang pagkamang: asa makaplagan ang kaalam? Pangayo sa Dios, singgit sa iya, pangitaa siya sama sa plata — ug sugdi sa kahadlok sa GINOO. Unya ang paglakaw: kuhaa siya, dili siya biyaan, ipataas siya; lakaw diha sa kaalam ngadto sa mga anaa sa gawas, ug ipakita kini uban sa kaaghop. Unya ang lumba ug ang gubat: ang kaalam labaw pa sa kusog; ang mga hinagiban dili kalibotanon; usa ka baba ug kaalam nga gihatag nga walay kaaway makasupak; ang mga kasulatan nga makahimo kanimo nga maalamon alang sa kaluwasan. Unya ang linya: si Kristo, ang gahum sa Dios ug ang kaalam sa Dios, gihimo alang kanato nga kaalam — nga gipanag-iya sa GINOO gikan pa sa walay katapusan — ug ang mga maalamon mosidlak sama sa mga bitoon sa walay katapusan hangtod sa kahangturan. Ang dalan sa mga matarong nagasidlak MOG SAMOT UG SAMOT paingon sa hingpit nga adlaw: kini nga paglakaw dili mongitngit sa katapusan; kini nagakahayag. Padayon sa paglakaw, ug pagsidlak.)

PRACTICE QUIZ

1. James 1:5 — Kung ang usa kaninyo nanginahanglan ug kaalam, pangayo niini gikan sa Dios, nga mohatag ngadto sa tanang tawo sa madagayaon, ug:
 - a) wala magbadlong
 - b) walay kahago
 - c) wala malimot
2. Proverbio 4:7 — Ang kaalam mao ang mahinungdanong butang, busa:
 - a) makakuha og pagsabot
 - b) batoni ang kaalam
 - c) pagkab-ot sa kahibalo
3. Ecclesiastes 9:15 — Karon sa maong siyudad adunay nakaplagan nga kabos, tawo nga maalamon, pinaagi sa iyang kaalam:
 - a) mokatkat sa siyudad sa mga kusgan
 - b) gitamay, ug ang iyang mga pulong wala patalinghugi
 - c) naluwas ang siyudad
4. Lucas 21:15 — Kay ako maghatag kaninyo ug mga pulong ug kaalam, nga ang tanan ninyong kaaway dili mamahimong:
 - a) tubag o wala mosukol
 - b) supak o buntugon
 - c) mosumpaki o mosukol
5. James 3:17 — Apan ang kaalam nga gikan sa ibabaw mao ang una nga:
 - a) malinawon, unya putli
 - b) putli, unya mahigugmaon sa kalinaw
 - c) malumo, dayon putli
6. Proverbio 8:22 — Gibuhat ako ni Yahweh sukad pa sa sinugdanan—ang nahiuna sa iyang mga binuhat sa karaang kapanahonan.
 - a) o sa wala pa ang yuta
 - b) sa wala pa ang iyang mga binuhat sa karaang kapanahonan
 - c) gikan sa walay kinutoban nga panahon
7. 1 Corinthians 2:7 — Hinuon, magsulti kami sa kaalam sa Dios diha sa tinagong kamatuoran, ang tinagong kaalam nga gitagana sa Dios sa wala pa ang panahon alang sa atong himaya:
 - a) ngadto sa kaluwasan
 - b) sa tanang pagpahimuot
 - c) alang sa atong himaya

TUBAG NGA YAWE: 1-a, 2-b, 3-c, 4-c, 5-b, 6-b, 7-c

GIUNSA PAGKASANGA KINI NGA PAGTUON

→ GIUNSA SA LANDONG PAGDALA OG KAHAYAG: ANG KAALAM GIHATAG KANG SOLOMON, UG ANG TIBUOK YUTA NANGITA SA PAGPATALINGHUG NIINI (1 MGA HARI 10:24); ANG RAYNA MIABOT GIKAN SA KINATUMYANG MGA DAPIT, UG ANG LABAW KANG SOLOMON ANIA DINHI (MATEO 12:42) — UG KANANG LABAW MAO ANG KAALAM MISMO SA DIOS (1 MGA TAGA-CORINTO 1:24), ANDAM NA ALANG SA IYANG KAUGALINGONG PAGTUON.

SA UNSANG PAAGI GIPATIN-AW KINI SA BAG-ONG TUGON: ANG BATA GISUGO SA PAGPANGITA SA KAALAM SAMA SA NAGATAGO NGA MGA BAHANDI (PROVERBIO 2:4); GIPAKITA SA APOSTOL KUNG ASA KINI NAHIMUTANG — DIHA KANIYA NATAGO ANG TANANG MGA BAHANDI SA KAALAM UG KAHIBALO (COLOSAS 2:3) — ANG PAGKALOT MAHUMAN DIHA SA USA KA PERSONA.

→ GIUNSA PAGPASABOT ANG MGA PULONG: ANG SINUGDANAN SA PROVERBIO 1:7 MAO ANG RESHIYTH (H7225 — ANG UNA, ANG PANGULO), UG ANG SINUGDANAN SA PROVERBIO 9:10 MAO ANG TECHILLAH (H8462 — USA KA PAGSUGOD); UG ANG KAALAM MAO ANG PANGUNA NGA BUTANG — RESHIYTH PAG-USAB (PROVERBIO 4:7) — UG ANG GINOO NAKABATON SA KAALAM DIHA SA RESHIYTH SA IYANG DALAN (PROVERBIO 8:22) — TIMAN-I KON UNSANG PULONG ANG NAHIMUTANG SA UNSANG DAPIT, UG NGANO.

→ GIUNSA KINI PAG-ABOT SA KAHANGTURAN: ANG KAALAM GITUKOD GIKAN SA WALAY KINUTOBANG PANAHON (PROVERBIO 8:23), ANG TINAGONG KAALAM GITAGANA NA SA WALA PA ANG KALIBOTAN ALANG SA ATONG HIMAYA (1 CORINTO 2:7), UG ANG MGA MAALAMON MOSIDLAK SAMA SA MGA BITUON SA WALAY KATAPUSAN (DANIEL 12:3).

→ RABBIT TRAIL: DUHA KA KAALAM NAGBAROG SA USA KA KAPITULO — ANG KAALAM NGA GIKAN SA ITAAS, UNA NGA PUTLI, UG ANG KAALAM NGA YUTAN-ON, LAWASNON, YAWAN-ON (SANTIAGO 3:15-17) — DUHA KA TUBORAN, DUHA KA BUNGA — SUSIHA KINI.

POSIBLE NGA PAGPADAYAG: ANG GETTETH SA MGA PROVERBIO 3:13 UG ANG OBTAIN SA MGA PROVERBIO 8:35 USA RA KA PULONG SA HEBREOHANON (H6329 PUWQ — PAGKUHA) — ANG TAWO NGA NAGAKUHA SA PANABUT ADLAW-ADLAW MAO GIHAPON ANG NAGAKUHA SA KINABUHI, UG SA KALOORY SA GINOO, SA KATAPOSAN.

SOURCES & CREDITS

Scripture: Cebuano Bible (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).